

Buka ya Tlhatlhobo

MOPHATO

3

SETSWANA

PUO YA GAE

KGWEDITHARO 1 & 2





Buka ya Thatlhobo

MOPHATO 3 | KGWEDITHARO 1 & 2

SETSWANA

Diteng

TEKO YA PUIISO YA MOLOMO KA THELELO: DINTLHA KAKARETSO	1
KGWEDITHARO 1	9
KGWEDITHARO 1: DITEKO TSA PMT	10
FOROMO YA TSHEKATSHEKO YA KGWEDITHARO 1	18
LENANEO LA TLHATLHOBO LA KGWEDITHARO 1	20
KGWEDITHARO 2	29
KGWEDITHARO 2: DITEKO TSA PMT	30
FOROMO YA TSHEKATSHEKO YA KGWEDITHARO 2	37
LENANEO LA TLHATLHOBO LA KGWEDITHARO 2	39
MOPHATO 3 MATLHARE A GO REKOTA A PMT	47



Teko ya Puiiso ya Molomo ka Thelelo: Dintlha Kakaretso

Ditekanyetso tsa puiiso ka thelelo tsa Mophato wa pele

Ditekanyetso tsa DBE di tlhalosa sentle dipolelo tse di lebeleletsweng kwa bofelong ba ngwaga mongwe le mongwe wa dithuto:

Puo	Kwa bokhutlong ba Mophato 1, barutwana botlhe ba tshwanetse gore ba kgone go buisa bonnye:	Kwa bokhutlong ba Mophato 2, barutwana botlhe ba tshwanetse gore ba kgone go buisa bonnye:	Kwa bokhutlong ba Mophato 3, barutwana botlhe ba tshwanetse gore ba kgone go buisa bonnye:
isiNdebele HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
isiXhosa HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
isiZulu HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
Siswati HL	40 mdnm	20 mfnm	35 mfnm
Sepedi HL	40 mdnm	40 mfnm	60 mfnm
Sesotho HL	40 mdnm	40 mfnm	60 mfnm
Setswana HL	40 mdnm	40 mfnm	60 mfnm
Tshivenda HL	40 mdnm	35 mfnm	55 mfnm
Xitsonga HL	40 mdnm	30 mfnm	40 mfnm
Afrikaans HL	40 mdnm	50 mfnm	80 mfnm
Setswana HL	40 mdnm	50 mfnm	70 mfnm
Setswana FAL	n/a	30 mfnm	50 mfnm

mdnm = medumo e e netsebetseng ka motsotso / mfnm = mafoko a a netsebetseng ka motsotso

MOPHATO 3 | TEKO YA PUIISO YA MOLOMO KA THELELO

NHLRP e tshegetsa maikaelelo a DBE a go natlafatsa barutabana go naya barutwana tshegetso e e maleba mo puisong. Tshegetso eno e akaretsa diteko tsa puiso ya molomo tsa Mophato 3 tse di latelang:

Mophato / Kgweditharo	metsotswana e 60 kitso ya tlhaka le modumo	metsotswana e 60 Puiso ya lefoko	metsotswana e 60 Puiso ya temana	Dipotso tsa go tlhaloganya ka molomo
Mophato 3 Kgweditharo 1	3.1.A (medumo e 60)	3.1.B (mafoko a 60)	3.1.C	3.1.D (Dipotso tse 8)
Mophato 3 Kgweditharo 2	3.2.A (medumo e 60)	3.2.B (mafoko a 60)	3.2.C	3.2.D (Dipotso tse 8)
Mophato 3 Kgweditharo 3	3.3.A (medumo e 60)	3.3.B (mafoko a 60)	3.3.C	3.3.D (Dipotso tse 12)
Mophato 3 Kgweditharo 4	3.4.A (medumo e 60)	3.4.B (mafoko a 60)	3.4.C	3.4.D (Dipotso tse 12)

Go baakanyetsa Diteko tsa Puiso ya Molomo ka Thelelo

- Mo kgweditharong nngwe le nngwe, o tla newa dikhopi di le pedi tsa nngwe le nngwe ya teko ya PMT.
 - Khopi ya morutabana - e akaretsa medumo e le mmalwa le mafoko mo moleng mongwe le mongwe.
 - Khopi ya morutwana - e kwadilwe ka mokwalo le bogolo jo bo tshwanetseng.
- Baakanyetsa diteko ka go phuthela dikhopi tsa teko ka bobedi ka polasetiki.
 - Seno se go letla go kwala mo khoping ya morutabana, mme wa e phimola go e dirisa gape.
 - Gape e sireletsa khopi ya morutwana gore teko e e tshwanang e dirisiwe gantsi.
- Ela tlhoko: dikhopi tse di kwadilweng mo letlhakoreng le le lengwe la diteko tsa PMT di neetswe jaaka karolo ya pakana ya dipapetlanapuiso.



NHLRP Diteko tsa PMT Go tlhaloganya thulaganyo ya go naya maina

1.1.A - e bontsha **Mophato**

1.1.A - e bontsha **kgweditharo**

1.1.A - e bontsha **mofuta wa teko**: puiso ya medumo

Go dira Ditlhatlhobo tsa Puiiso ya Molomo ka Thelelo

1. Baya barutwana mo maemong a a siameng ka go ba naya tirwana ya go kwala.
2. Bitsa barutwana ka bongwe go tla go go buisetsa.
3. Naya morutwana khopi ya setlhangwa sa tlhatlhobo sa morutwana.
4. Baya nako gore e nne nako e e lekanyeditsweng puiiso.
5. Bolelela morutwana go buisetsa setlhangwa kwa godimo go fitlhela o re a eme.
6. Bolelela morutwana go tlola medumo / mafoko a ba sa kgoneng go a buisetsa ka bonako.
7. Baya nako ya go buisa mme o reetse morutwana a buisa.
8. Mo khoping ya setlhangwa sa morutwana se se phuthetsweng ka polasetiki e e kgomarelang, dirisa mmakara o o phimolegang go baya khutlo mo:
 - Modumong kgotsa mo lefokong le morutwana a sa le buiseng ka nepagalo
 - Modumong kgotsa mo lefokong le morutwana a le tloang
 - Modumong kgotsa mo lefokong le morutwana a tsayang go feta metsotswana e le 5 go le buisa
9. Fa morago ga nako e e beilweng, bolelela morutwana go emisa, mme o tseye ntlha ya modumo kgotsa lefoko la bofelo le morutwana a le buisitseng.
10. Teko C, diteko tsa puiiso ya temana di diretswe go:
 - Puiiso ya temana, metsotswana e 60 le
 - Puiiso ya temana, metsotswana e 180
11. Dirisa diteko tseno ka tsela e e latelang:
 - Tsamaisa Teko C ka tlwaelo mo metsotswaneng e 60 ya ntlha.
 - Mo metsotswaneng e 60 ya ntlha, reetsa morutwana a buisetsa kwa godimo mme o dire lerontho mo khoping ya gago ya diteko ka phoso nngwe le nngwe e e dirilweng.
 - Morago ga metsotswana e 60, kwala dintlha ka lefoko la bofelo le morutwana a le buisang mo metsotswaneng e 60.
 - Dirisa tshedimosetso eno jaaka dipholo tsa Teko C.
12. Go tswa foo, letla morutwana go tswelela a buisa temana ya Teko C metsotswana e 120 e mengwe kgotsa go fitlhela ba buisa temana yotlhe.
13. Morago ga moo, dirisa Teko D go leka morutwana go tlhaloganya ka molomo.
 - Botsa morutwana potso nngwe le nngwe mme o ba letle go araba.
 - Fa ba sa arabe mo metsotswaneng e le 5–10, botsa potso e e latelang.
 - Fa morutwana a sa fetsa go buisa temana, ba botse fela dipotso tse ba ka kgonang go di araba.

Tlhatlhobo ya Puiiso ya Molomo ka Thelelo

Go dira Ditlhatlhobo

1

Go dira Puiiso ya Molomo ka Thelelo:

- Go reetsa morutwana a buisa mo nakong e e neetsweng.
- Go baya khutlo mo khoping ya sethangwa sa gago nako nngwe le nngwe fa morutwana a:
 - a** Buisa modumo kgotsa lefoko le le fosagetseng
 - b** Tlola modumo kgotsa lefoko
 - c** Tsaya lobaka lwa metsotswana e le 5 go buisa modumo kgotsa lefoko
- Emisa morutwana fa nako e e neetsweng e fedile.

Fa ke re simolola, buisa sethangwa se. Fa o sa kgone go buisa lefoko, le tlile. Fa selefounu ya me e dira modumo, emisa go buisa.

Simolola.

3

2

Legae la me. Ke na kwa gae. Ke na le mme, re le nkgonne. Nkoko le ena o na le rona. Re na mo ntlong e ... e tshweu.

4

5

O buisa lefoko 'na' go na le 'nna'.

O paletswe ke go buisa 'tshweu'.

7

Ke a leboga, nako e fedile.

6

2.0.1	80	1000	10000
I have my house. I am from my mother's house.	I have my house. I am from my mother's house.	I have my house. I am from my mother's house.	I have my house. I am from my mother's house.
2	10	100	1000
12	20	30	40
8	10	8	5
38	43		

Go Balela Puiiso ka Thelelo

1. Dira palogotlhe ya morutwana.
 - Lebelela fa morutwana a feletseng go buisa teng– tsaya dintlha tsa palogotlhe ya mola
 - Ntsha medumo le mafoko a morutwana a sa a buisang mo moleng wa bofelo
 - Se, ke palogotlhe e e lebeleletsweng
2. Go tswa foo, ntsha palo ya mafoko a a beilweng 'dikhutlo' go tswa mo palogotlheng ya (mafoko a a fosagetseng, a a tlotsweng kgotsa a go tserweng nako e telele go buisiwa). Se, se tla go naya palogotlhe ya morutwana.
3. Rekota palogotlhe ya morutwana ya kgweditharo.

Ditekanyetso le diteko tsa PMT di mosola tota. Di dira gore ke tlhaloganye sentle gore barutwana ba me ba tlhoka go fitlhelela eng mo ngwageng ono!



- A ke bone ka moo
Karabo a dirileng
bontle ka teng mo
puisong ya gagwe.

Tlhatlhobo ya Puiso ya Molomo ka Thelelo

32-5

Lefoko la bofelo le Karabo a le buisitseng ke 'diphaposi'. Ga a buisa mafoko a 6 mo moleng ono, jaanong palogothle e lebeleletsweng ya mafoko ke 32.

ke 32.



Go rekota dipholo tsa PMT

1. Lenaneo le akaretsa *Matlhare a go Rekota a PMT*.
2. Dikhopi tsa dijithale tsa *Matlhare a go Rekota tsa PMT tsa NHLRP* di ka bonwa mo webosaeteng ya NECT.
3. Dirisa *matlhare a go rekota* ano go rekota dipholo tsotlhe tsa PMT ngwaga otlhe.

Go dirisa *Matlhare a Dipholo le Difiromo tsa Ditshekatsheko*

1. Lenaneo gape le akaretsa *Foromo ya Tshekatsheko ya PMT* ya kgweditharo nngwe le nngwe.
2. Seno se tshwanetse go dirisiwa go kwala diphoso tsa barutwana, go thusa ka go baakanya boemo.
 - Dirisa *foromo* eno ka dinako tsotlhe tsa thulaganyo ya diteko.
 - Dira letshwao mo kholomong e e maleba ya go nyalana nako le nako fa morutwana a dira phoso.
 - Fa o setse o feditse ka diteko, dira palogotlhe ya go nyalana ya modumo le lefoko lengwe le lengwe.
3. Baya diphoso tse di diriwang kgafetsa kwa pele go baakanya boemo ka tsela e e latelang:
 - **Medumo:** Ruta barutwana botlhe modumo gape. Go tswa foo, mo dibekeng tse di mmalwa tse di latelang, netefatsa gore o akaretsa modumo oo mo go kopanyeng, go kgaoganya le ditirwana tsa go bopa mafoko.
 - **Mafoko:** Boeletsa medumo e e leng mo lefokong le barutwana botlhe. Boeletsa bokgoni ba go kopanya le barutwana botlhe. Bitsa barutwana ka bongwe go kopanya le go kgaoganya mafoko. Mo dibekeng tse mmalwa tse di latelang, tlhoma mogopolo mo go kopanyeng le ditirwana tsa go bopa mafoko.
 - **Puiso ya Temana:** Dira poeletso ya puiso ya setlhangwa seo ka tsela e e latelang:
 - Buisetsa barutwana setlhangwa kwa godimo, fa ba go latela mo dibukeng tsa bona.
 - Buisa setlhangwa mmogo le barutwana, o ba bontsha lebelo le segalo.
 - Bitsa ditlhopho tse di farologaneng tsa barutwana go buisetsa karolwana ya setlhangwa kwa godimo.
 - Mo dibekeng tse di mmalwa tse di latelang, tswela ka go baya poeletso ya puiso ya ditlhangwa tse di farologaneng kwa pele.
 - **Go tlhaloganya ka molomo:** Sekaseka bothata mme o neelane ka go baakanya boemo ka tsela e e latelang:
 - **Fa barutwana ba sa kgone go buisa temana yotlhe, kgotsa ba kgaratlha ka mafoko a le mantsi:** Tswela ka go aga bokgoni jwa go dumisa le thelelo. Ruta barutwana go buisa le go kopanya medumo, go ikatisa go kopanya le go kgaoganya mafoko, go dira poeletso ya puiso ya ditlhangwa.
 - **Fa barutwana ba sa tlhaloganye diteng tsa ditemana:** Tlhoma mogopolo mo go ageng tlotlofoko le lemorago la kitso. Buisetsa barutwana ba gago dikgang tse dintsi ka moo o ka kgonang.
 - **Fa barutwana ba tlhaloganya temana fela ba sa kgone go araba dipotso:** Tlhoma mogopolo mo go ruteng bokgoni ba go tlhaloganya ka nako ya puisokopanelo. Tlhalosa bokao ba potso. Bontsha barutwana gore ba ka bona karabo ya potso jang. Naya barutwana katiso e ntsi ya go araba dipotso ka molomo.

MOPHATO 3 | TEKO YA PUIISO YA MOLOMO KA THELELO

4. Dirisa dipholo go tlabelola ditlhopa tsa gago tsa puisokaelo ka ditlhopa kwa tshimologong ya kgweditharo nngwe le nngwe.
 - Baya barutwana ba ba nang le maduo a a kwa godimo thata mmogo. Ditlhopa tseno di ka nna tsa bo di le dikgolo go sekae.
 - Baya barutwana ba ba nang le maduo a a kwa tlase thata mmogo. Leka go dira gore ditlhopa tseno e nne tse dinnye ka mo go ka kgonegang ka teng.
5. Sala morago dipholo tsa morutwana mongwe le mongwe go rarala dikgweditharo.
 - Ela tlhoko maduo a morutwana mongwe le mongwe a a boneng mo ditekong tsa dikgweditharo.
 - Ela tlhoko barutwana ba bontshang tswelelopele kgotsa ba ba sa bontsheng tswelelopele.
 - O tla tshwanelwa ke go dirisa nako e e oketsegileng le barutwana bano, o dira ka tsela e e tshwanetseng go tokafatsa dipholo tsa bona.
6. Ela tlhoko palogare ya maduo a phaposiborutelo go ya ka dikgweditharo. Fa o lemoga gore ga go tokafale kgotsa o bona maduo a phaposiborutelo a wela kwa tlase, akanya ntlha e e latelang:
 - Akanya ka nako ya go ruta e e latlhegileng kana e e kgoreleditsweng mo kgweditharong eno. Gakologelwa go baya dithuto tsa go buisa kwa pele mo isagweng.



KGWEDITHARO 1



Kgweditharo 1: Diteko tsa PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.1.A

Khopi ya morutabana

medumo e 60 / metsotswana e 60

O	i	s	M	w	kh	oo	š	uu	ô	10
mm	Nn	ee	Ny	th	Rr	Nts	nth	Ntsh	Ntsh	20
ny	tš	Th	š	kg	ts	ng	Tl	Kg	aa	30
a	l	E	t	N	tlh	nts	tšh	ntlh	tsh	40
ee	Th	kg	th	aa	G	k	d	B	r	50
Tšh	ntsh	rr	Nth	Tlh	Kh	nn	Ny	ph	tl	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.1.A Khopi ya morutwana									
O	i	s	M	w	kh	oo	š	uu	ô
mm	Nn	ee	Ny	th	Rr	Nts	nth	Ntsh	Ntlh
ny	tš	Th	š	kg	ts	ng	Tl	Kg	aa
a	l	E	t	N	tlh	nts	tšh	ntlh	tsh
ee	Th	kg	th	aa	G	k	d	B	r
Tšh	ntsh	rr	Nth	Tlh	Kh	nn	Ny	ph	tl

NHLRP PMT										
Puo: Setswana										
Teko 3.1.B										
Khopi ya morutabana										
mafoko a 60 / metsotswana e 60										
gore	pega	mowa	seke	noka	phekola	Kgaka	thipa	kgona	ithuta	10
maaka	dikgetsi	nôka	phakela	phutha	tshela	montsho	tlhomane	Rremogolo	tsholane	20
mmogo	nyelela	dipoo	dišiti	pheto	tšale	tsela	mmino	dišaka	nna	30
tsela	ntate	duma	alafa	huma	ntsala	tlhoka	ditšhaba	dintho	nthusa	40
tsena	tile	kgetsi	meedi	ngena	wena	selo	meme	wisa	pula	50
ntsholo	tshaba	ntshaba	borre	tlhola	maano	batho	ngaka	lengena	tlase	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.1.B Khopi ya morutwana									
gore	pega	mowa	seke	noka	phekola	Kgaka	thipa	kgona	ithuta
maaka	dikgetsi	nôka	phakela	phutha	tshela	montsho	tlhomane	Rremogolo	tsholane
mmogo	nyelega	dipoo	dišiti	phefo	tšale	tsela	mmino	dišaka	nna
tsela	ntate	duma	alafa	huma	ntsala	tlhoka	ditšhaba	dintho	nthusa
tsena	tlile	kgetsi	meedi	ngena	wena	selo	meme	wisa	pula
ntsholo	tshaba	ntshaba	borre	tlhola	maano	batho	ngaka	lengena	tlase

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.1.C

Khopi ya morutabana

Temana ya Puiso/ metsotswana e 60 & 180

Ka dinako dingwe re ikutlwa re galefile. Fa re galifile re ka goa kgotsa ra itaya ba bangwe. Ka dinako dingwe re a hutsafala. Khutsafalo e ka dira gore re nne kanosi kgotsa re lele	12 23 33 35
Fa o ikutlwa o galefile kgotsa o hutsafetse, tswala matlho mme o hemele kwa teng. Seno se a ritibatsa.	45 54
Go botlhokwa go ithuta mafoko a go tthalosa maikutlo. Maikutlo a a bosula re ka a tthalosa ka: galefile, hutsafetse, tshogile le go betwa ke pelo. Mafoko a go tthalosa maikutlo a a monate ke: itumetse, ritibetse le repile.	63 74 85 93
Fa re sa tthalose maikutlo a rona, dilo di ka nna bosula go feta. Fa o lwele le mongwe, buisanang ka ga seno go baakanya dilo. O ka simolola ka gore: Fa o ne o dira ..., ke ne ka ikutlwa...	105 117 131 134
O ka botsa yo mongwe gore o ikutlwa jang. Gongwe o utlwile botlhoko. Kgotsa o diragaletswe ke sengwe se se bosula.	145 154 155
Fa re reetsa fa ba bangwe ba bua, ba ka ikutlwa botoka. Gongwe re ka ba tlamparela ka lorato, kgotsa ra ba kopa go tshameka le rona.	167 178 182
Leka seno gore o bone gore a se a thusa.	192

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.1.C

Khopi ya morutwana

Ka dinako dingwe re ikutlwa re galefile. Fa re galifile re ka goa kgotsa ra itaya ba bangwe. Ka dinako dingwe re a hutsafala. Khutsafalo e ka dira gore re nne kanosi kgotsa re lele

Fa o ikutlwa o galefile kgotsa o hutsafetse, tswala matlho mme o hemele kwa teng. Seno se a ritibatsa.

Go botlhokwa go ithuta mafoko a go tthalosa maikutlo. Maikutlo a a bosula re ka a tthalosa ka: galefile, hutsafetse, tshogile le go betwa ke pelo. Mafoko a go tthalosa maikutlo a a monate ke: itumetse, ritibetse le repile.

Fa re sa tthalose maikutlo a rona, dilo di ka nna bosula go feta. Fa o lwele le mongwe, buisanang ka ga seno go baakanya dilo. O ka simolola ka gore: Fa o ne o dira, ke ne ka ikutlwa...

O ka botsa yo mongwe gore o ikutlwa jang. Gongwe o utlwile botlhoko. Kgotsa o diragaletswe ke sengwe se se bosula.

Fa re reetsa fa ba bangwe ba bua, ba ka ikutlwa botoka. Gongwe re ka ba tlamparela ka lorato, kgotsa ra ba kopa go tshameka le rona.

Leka seno gore o bone gore a se a thusa.



NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.1.D

Khopi ya morutabana

Dipotso tsa go tihaloganya ka molomo tse 8

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

1. Re ka dira eng fa re galefile?

Karabo: re ka goa kgotsa ra itaya ba bangwe.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

2. Re ka dira eng fa re hutsafetse?

Karabo: Re ka nna ka bonosi kgotsa ra lela.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

3. Ke mafoko afe a le mabedi a a supang maikutlo a a monate?

Karabo: Itumetse, ritibetse, repile

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

4. O akanya gore ke ka ntlha yang go le botlhokwa go bua ka ga maikutlo?

Karabo ya morutwana: Fa re sa bue re ka ikutlwa bosula go feta / bothata bo ka se fele, jj.

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

5. A o akanya gore go botlhokwa go botsa yo mongwe gore o ikutlwa jang?

Karabo ya morutwana: Ka gongwe o hutsafetse/ o diragaletswe ke sengwe se se bosula, jj.

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

6. Re ka dira dilo dife gore ba bangwe ba ikutlwe botoka?

Karabo: Ba botse gore ba ikutlwa jang, ba tlamparele ka lorato, ba reetse fa ba bua, kopa go tshameka le bona.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

7. Ke mafoko afe mo kgannyeng a a kayang maikutlo?

Karabo: galefile, hutsafetse, itumetse, ritibala, repile

Mofuta wa Dipotso: Tlhatlhobo le Tshekatsheko

8. A o akanya gore go mosola go bua ka ga maikutlo a gago? Ee/Nyaa

Karabo ya morutwana e na le mabaka.



Foromo ya Tshekatsheko ya Kgweditharo 1

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 3 Kgweditharo 1

Foromo ya Tshekatsheko

Medumo 3.1.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 3.1.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
o			gore		
i			pega		
s			mowa		
M			seke		
w			noka		
kh			phekola		
oo			Kgaka		
š			thipa		
uu			kgona		
ô			ithuta		
mm			maaka		
Nn			dikgetsi		
ee			nôka		
Ny			phakela		
th			phutha		
Rr			tshela		
Nts			montsho		
nth			tlhomane		
Ntsh			Rremogolo		
Ntlh			tsholane		
ny			mmogo		
tš			nyeleta		
Th			dipoo		
Š			dišiti		
kg			phefo		
ts			tšale		
ng			tsela		
Tl			mmino		
Kg			dišaka		
aa			nna		

MOPHATO 3 | FOROMO YA TSHEKATSEKO YA KGWEDITHARO 1

NHLRP PMT Puo: Setswana Mophato 3 Kgweditharo 1 Foromo ya Tshekatsheko					
Medumo 3.1.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 3.1.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
a			tsela		
l			ntate		
E			duma		
t			alafa		
N			huma		
tlh			ntsala		
nts			tlhoka		
tšh			ditšhaba		
ntlh			dintho		
tsh			nthusa		
ee			tsena		
Th			tlile		
kg			kgetsi		
th			meedi		
aa			ngena		
G			wena		
k			selo		
d			meme		
B			wisa		
r			pula		
Tšh			ntsholo		
ntsh			tshaba		
rr			ntshaba		
Nth			borre		
Tlh			tlhola		
Kh			maano		
nn			batho		
Ny			ngaka		
ph			lengena		
tl			tlase		



Lenaneo la Tlhatlhobo

Mophato 3 Kgweditharo 1

Thulaganyothuto ya Ngwaga e e tlhabolotsweng e naya sekao se se theilweng mo Tlhatlhobong ya Sekolo (SBA) kgweditharo nngwe le nngwe. Go ya ka se, bokgoni jo bo latelang le dirutwa di tshwanetse go tlhatlhabiwa mo Kgweditharong ya 1.

KAROLO	TIRO
 Go Reetsa le go Bua	O tsaya karolo mo dipuisanong. O botsa dipotso. O akanyetsa maikutlo a ba bangwe
 Medumopuo	E dira mafoko a a kopantsweng le ditumammogo tse di pataganeng. E rulaganya mafoko go ya ka tatelano ya alefabete.
 Go buisa le go tlhaloganya	Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe. O dirisa mafoko a pono, medumopuo, tshekatsheko ya bokao le tshekatsheko ya popego ya bokgoni jwa go dumisa mafoko. O buisa ka thelelo le go tlhagisa maikutlo e e oketsegileng. Go supa bokgoni jwa go tlhaloganya, go akaretsa: go kwala ka tlhamalalo, go bonelapele, tatelano, go dira tshwetso le go sekaseka.
 Mokwalo	Kopolola le go kwala mafoko le dipolelo tse dikhutshwane ka mokwalo o o kopaneng kgotsa ka mokwalo o o tshwaraganeng.
 Go kwala	O kwala ditemana tse 2 tsa dipolelo tse 8 ka setlhogo.

SEKAO SA TIRO YA TLHATLHOBO

- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di diretswe go bopa karolo ya NHLRP.
- Fa go tlhokega, diteko tsa PMT tsa NHLRP di akareditswe jaaka karolo ya lenaneo la tlhatlhobo.
- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di ka dirisiwa jaaka di ntse kgotsa tsa fetolwa go tsamaelana le ditlhokego tsa Kgaolo.



Go Reetsa le go Bua

- O tsaya karolo mo dipuisanong.
- O botsa dipotso.
- O akanyetsa maikutlo a ba bangwe

MOPHATO 3 | LENANELO LA TLHATLHOBO

Tirwana

- Dira seno nako nngwe le nngwe go simolola ka Beke ya 5 go ya go ya 8
- ka nako ya thuto ya Go reetsa le go bua ka Labotlhano.
- Baya barutwana mo ditlhopheng tse dinnye (barutwana ba le 3–4).
- Kwala letlhomiso la puisano le le tswang mo thulaganyong ya go ruta
- mo patitšhokong mme o le tlhalosetse barutwana:

Kgang eno e ne e le ka ga...

Ke ratile moanelwa...gonne...

Ke ithutile gore...

Ditekanyetso

Bolelela barutwana gore ba tshwanetse go:

- Refosanang go araba potso nngwe le nngwe
- Reetsang dikarabo le ditshwaelo tsa mongwe le mongwe
- Botsa dipotso kgotsa o neele tshwaelo fa mongwe le mongwe a nnile le nako ya go araba

Tiragatso

- Tsamayatsamaya o bo o reetsa ditlhopha di le 2–3 ka thuto.
- Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
O tsaya karolo mo dipuisanong.	Morutwana o didimetse kgotsa go na le dilo tse di mo kgoreletsang. Morutwana ga a itshwenye go tsaya karolo mo puisanong ya setlhopha.	Morutwana o didimetse kgotsa go na le dilo tse di mo kgoreletsang. Morutwana o tsaya karolo go le gonnye mo puisanong ya setlhopha.	Morutwana o teng ka dinako tsotlhe e bile o tsaya tsia dipuisano. Morutwana o leka go tsaya karolo mo dipuisanong tsa setlhopha.	Morutwana o teng ka dinako tsotlhe e bile o tsaya tsia dipuisano. Morutwana o tsaya karolo mo dipuisanong tsa setlhopha.
O botsa dipotso	Morutwana ga a tseye matsapa go botsa dipotso tse di maleba kgotsa tse di nang le bokao. Kgotsa morutwana ke sekgoletsisi e bile o botsa dipotso tse di seng maleba.	Morutwana o tsaya matsapa go botsa dipotso mme ga di maleba kgotsa ga di na bokao.	Morutwana o botsa bontsi jwa dipotso tse di maleba.	Morutwana o botsa dipotso tse di maleba kgotsa di na le bokao.

MOPHATO 3 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Supa masisi mo ditshwaelong le maikutlo a ba bangwe	Morutwana o bontsha maitsholo a a seng masisi, o kgoreletsa kgotsa o tsena ba bangwe mo ganong, ga a reetse ditshwaelo tsa ba bangwe, ga a arabe ba bangwe sentle kgotsa ditshwaelo tsa gagwe ga di a siama.	Morutwana ka dinako dingwe o bontsha maitsholo a a seng masisi, o kgoreletsa kgotsa o tsena ba bangwe mo ganong, ga a reetse ditshwaelo tsa ba bangwe, ga a arabe ba bangwe sentle kgotsa ditshwaelo tsa gagwe ga di a siama.	Morutwana go le gantsi o bontsha maitsholo a a masisi, o reetsa ditshwaelo tsa ba bangwe mme o araba ba bangwe ka tsela e e maleba e bile a le masisi.	Morutwana o reetsa maloko a setlhopho ka metlha mme ga a ke a bua mo godimo ga bone. Gantsi moithuti o neelana ka ditshwaelo tse di siameng.



Medumopuo (1)

E dira mafoko a a kopantsweng le ditumammogo tse di pataganeng.

Tirwana

- Dira se mo Bekeng ya 7 kgotsa ya 8 ka nako ya Puisokaelo ka Ditlhopho.
- Kwala lenaane le le latelang la metswako ya ditumammogo mo botong: sw, šw, nk, nkw, kgw, nkg, mph, tw, gw
- Bolelela barutwana gore ba tshwanetse go aga mafoko a mantsi ka fa go ka kgonegang ka teng ba dirisa metswako ya ditumammogo.
- Naya barutwana metsotso e le 5 go dira tiro e.
- Kgobokanya dibuka tsa bona mme o tshwaye le go bala palo ya mafoko a a agilweng sentle.
- Tlhatlhoba moithuti mongwe le mongwe o dirisa memorantamo o o fa tlase.

Memorandamo

Abela barutwana maduo go fitlha kwa godimo ga maduo a le 20 ka tsela e e latelang:

- Maduo a le 1 a lefoko lengwe le lengwe le le nepagetseng le le kwadilweng le le akaretsang motswako wa ditumammogo.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maemong a mangwe.

Palo ya mafoko a a kwadilweng ka nepagalo	MAEMO
1 – 5	1
6 – 10	2
11 – 15	3
15 – 20	4



Medumopuo (2)

Tlhaola mafoko ka tatelano ya dialefabete.

Tirwana

- Dira se ka nako ya thuto ya medumopuo ya Laboraro mo Bekeng ya bo 6 kgotsa ya bo 7.
- Kwala lenaane la mafoko a makhutshwane a le 8 mo botong, o simolola ka ditlhaka tse di farologaneng tsa alefabete:
 1. duma
 2. katse
 3. wena
 4. selo
 5. pene
 6. apole
 7. lengena
 8. tlase
- Bolelela barutwana go tlhomaganya mafoko ka tatelano ya dialefabete mme ba a kwale mo dibukeng tsa bona go tswa go 1–8.
- Tlhalosa gore ba tshwanetse go dira se ka go bereka ka ditlhaka tsa alefabete – sa ntlha leba gore a go na le lefoko le le simololang ka 'a' mme ba le kwale, jalo jalo.
- Kgobokanya dibuka tsa bona mme o tshwaye le go bala palo ya mafoko a a beilweng sentle ka tatelano ya dialefabete. Sk.:
 1. apole
 2. duma
 3. katse
 4. lengena
 5. pene
 6. selo
 7. tlase
 8. wena
- Tlhatlhoba moithuti mongwe le mongwe o dirisa memorantamo o o fa tlase.

Memorandamo

- Abela maduo a le 1 mo lefokong lengwe le lengwe le le mo tatelanong e e siameng ya dialefabete.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maamong a mangwe.

MOPHATO 3 | LENANELO LA TLHATLHOBO

Palo ya mafoko a a kwadilweng ka nepagalo	MAEMO
1 - 2	1
3 - 4	2
5 - 6	3
7 - 8	4



Puso

Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe.

O dirisa mafoko a pono, medumopuo, tshekatsheko ya bokao le tshekatsheko ya popego ya bokgoni jwa go dumisa mafoko.

O buisa ka thelelo le go tlhagisa maikutlo e e oketsegileng.

Tirwana

- Seno se ka dirwa mo Bekeng ya 7 kgotsa ya 8
- Ka nako ya Puisokaelo ka Ditlhopha bitsa leloko lengwe le lengwe la setlhopha go tla go go buisetsa ka nosi.
- Kopa morutwana go buisa go tswa mo Bekeng 6 kgotsa 7 ka Labotlhano setlhangwa sa 'Puisetsogodimo' se se bonwang ka mo Bukapuisong ya Ditumiso.

Tiragatso

- Bitsa barutwana ka bongwe go go buisetsa setlhangwa kwa godimo.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maemong a mangwe.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Dikgono tsa go dumisa mafoko	Morutwana o tlhoka tshegetso e ntsi ya medumopuo go tswa go morutabana go buisa lefoko le a sa le itseng. Morutwana o kgaratlhela go kgaoganya mafoko ka dinoko kgotsa medumo.	Morutwana o leka go dirisa medumopuo fela o tlhoka tshegetso go tswa go morutabana. Morutwana a ka kgaoganya mafoko ka dinoko kgotsa medumo ka tshegetso ya morutabana.	Morutwana oanela bontsi jwa kang ka tatelano e e nepagetseng. Tshimologo, bogare le bofelo di a tlhomamisega.	Morutwana oanela kang ka tatelano e e nepagetseng. Tshimologo, bogare le bofelo di a tlhomamisega e bile di a kgatlhisa.

MOPHATO 3 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Mafoko a a tlhagelelang kgafetsa	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa a le mmalwa.	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa a mangwe.	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa a le mantsi.	Morutwana o itse mafoko a a tlhagelelang kgafetsa otlhe a a rutilweng
Thelelo le maikutlo	Morutwana o ikhutsa kgapetsa, o tlola mafoko e bile o a peleta. Morutwana ga a buise ka maikutlo.	Morutwana o buisa bogolo ba kgang mme o a peleta. Morutwana o buisa ka maikutlo go le gonnye.	Morutwana o buisa bogolo ba kgang ka thelelo le ka maikutlo.	Morutwana o buisa kgang ka thelelo le ka maikutlo a mantle.



Go tlhaloganya

Go supa bokgoni jwa go tlhaloganya, go akaretsa: go kwala ka tlhamalalo, go bonelapele, tatelano, go dira tshwetso le go sekaseka.

Tirwana

- Se se ka diriwa ka nako nngwe le nngwe go simolola ka beke 4–7
- Dirisa kgang ya Kgobokanyo ya Ditlhangwa go tswa mo bekeng e e fetileng.
- Baya barutwana mo maemong a a siameng go fetsa tirokwalo.
- Go tswa foo, biletsa barutwana kwa tafoleng ya gago ka bongwe go feleletsela tlhatlho.
- Kopa barutwana go araba 1–2 ya potso mofuta mongwe le mongwe ka ga setlhangwa:

Dipotso tse di tlhamaletseng ka dintlha

1. Mang...?
2. Eng...?
3. Leng...?
4. Jang...?
5. Kae...?

Ponelopele

1. O akanya gore go tla diragala eng se se latelang? Goreng?
2. O akanya gore kgang e tla fela jang? Goreng?

Tatelano

1. Go diragetse eng kwa tshimologong ya kgang?
2. Go diragetse eng kwa bokhutlong jwa kgang?
3. Go diragetse eng morago...?
4. Go diragetse eng la ntlha: ... kgotsa...?

MOPHATO 3 | LENANEO LA TLHATLHOBO

Diphopholetso tsa kitso

1. O ka dira diphopholetso tsa kitso dife... go tswa mo...?
2. O akanya jang...?
3. Goreng o akanya gore...?

Ditshekatsheko

1. A o akanya gore se, e ne e le selo se sentle go se dira? Goreng go le jalo kgotsa go se jalo?
2. A o akanya gore se, e ne e le selo se se sa siamang go se dira?
3. Goreng go le jalo kgotsa go se jalo?
4. A o ka dira tsheka tsheko ka (moanelwa/baanelwa) ditiro?

Tlhatlhoa morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Dipotso tse di tlhamaletseng ka dintlha	Morutwana o palelwa ke go gopola dintlha tsa kang, le fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tse dingwe tsa kang ka nepagalo fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tse dingwe tsa kang ka nepagalo fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tsotlhe tsa kang fa a botsolotswa.
Ponelopele	Morutwana o kgaratlha go dira ponelopele e e amogelesegang.	Morutwana o dira ponelopele e e amogelesegang ka tshegetso. ya morutabana.	Morutwana o dira diponelopele tse di amogelesegang mme o kgaratlha go tshegetsa karabo ya gagwe.	Morutwana o dira diponelopele tse dintle e bile o kgona go tshegetsa karabo ya gagwe.
Tatelano	Morutwana ga a kgone go dira tatelano ya ditiragalo go tswa mo setlhangweng, le fa a tshegetswa.	Morutwana o kgona go dira tatelano ya ditiragalo go tswa mo setlhangweng ka nepagalo mme a bona tshegetso.	Morutwana o dira tatelano ya ditiragalo ka nepagalo go tswa mo setlhangweng fela o tsaya nako.	Morutwana o dira tatelano ya ditiragalo tsotlhe ka bonako le ka nepagalo go tswa mo setlhangweng.
Phopholetso ya kitso	Morutwana o kgaratlha go dira diphopholetso tsa kitso ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ka tshegetso.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ntle le tshegetso tshegetso.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di siameng ka moanelwa kgotsa tiragalo e e tswang mo kgannyeng, ntle le tshegetso.

MOPHATO 3 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Ditshekatsheko	Morutwana o kgaratlha go dira ditshekatsheko ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dira ditshekatsheko tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ka tshegetso.	Morutwana o dira ditshekatsheko tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ntle le tshegetso.	Morutwana o dira ditshekatsheko tse di siameng ka moanelwa kgotsa tiragalo e e tswang mo kgannyeng, ntle le tshegetso.



Mokwalo

Kopolola le go kwala mafoko le dipolelo tse dikhutshwane ka mokwalo o o kopaneng kgotsa ka mokwalo o o tshwaraganeng.

Tirwana

- Dira seno mo kgweditharong yotlhe ka nako ya dithuto tsa Mokwalo.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Ka nako ya dithuto, tsamayatsamaya mme o ele tlhoko bokgoni jwa Mokwalo jwa barutwana.
- Tsaya dintlha ka bokgoni ba morutwana mongwe le mongwe ba go bopa ditlhaka tse di tshwaraganeng ka nepagalo, go laola bogolo le diphatlha mo magareng ga mafoko, le go kwala ka lebelo le le siameng.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Popego ya tlhaka ya mokwalo o o tshwaraganeng	Go le gantsi morutwana o kgaratlha go gopola fa a simololang teng le kwa a yang teng. Ditlhaka tsa mokwalo o o tshwaraganeng di le dintsi ga di a bopiwa sentle kgotsa ga di a nepagala.	Morutwana ka dinako dingwe o kgaratlha go gopola tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhaka tsa mokwalo o o tshwaraganeng tse dingwe ga di a bopiwa sentle kgotsa ga di a nepagala.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhaka tsa mokwalo o o tshwaraganeng di bopilwe sentle mme go tlhokega kelotlhoko ya bophepa.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhaka tsa mokwalo o o tshwaraganeng di bopilwe sentle le ka bophepa.

MOPHATO 3 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Go kopolola dipolelo	Morutwana o kwalela ka bonya mme o kgaratlha go fetsa dipolelo. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko ga go a tlhomama.	Morutwana o fetsa dipolelo fela o dira diphoso. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko ga go a tlhomama ka dinako dingwe.	Morutwana o fetsa dipolelo ntle le diphoso. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko go le gantsi go tlhomame.	Morutwana o fetsa dipolelo ntle le diphoso. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko go tlhomame.



Go kwala

O kwala ditemana tse 2 tsa dipolelo tse 8 ka setlhogo.

Tirwana

- Dira se ka nako ya dithuto tsa go Kwala mo Dibekeng 5&6.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Kwa bofelong ba dithuto tsa Labotlhano, phutha dibuka tsa barutwana go di tlhatlhoba.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Tshimologo	Kakanyo e marara go e tlhaloganya kgotsa ga se ya gagwe – o kopisitse sekai sa morutabana.	Kakanyo ya gagwe e a tlhaloganyesega e bile o itshimoletse yona fela e tshwana le sekai.	Kakanyo ya gagwe ke ya maikutlo a gagwe e bile o itshimoletse yona.	Kakanyo ya gagwe ke ya maikutlo a gagwe o itshimoletse yona e bile o botlhami.
Boleele le popego	Morutwana o kwadile dipolelo tse di kwa tlase ga tse 3 tse di nepagetseng. Dipolelo ga di a rulaganngwa sentle go nna ditemana di le 2.	Morutwana o kwadile dipolelo di le 3–4 tse di nepagetseng. Dipolelo ga di a rulaganngwa sentle go nna ditemana di le 2.	Morutwana o kwadile dipolelo tse di 5–6 tse di nepagetseng. Dipolelo di bopegile sentle ka ditemana tse 2.	Morutwana o kwadile dipolelo tse di 7 kgotsa go feta tse di nepagetseng. Dipolelo di bopegile sentle ka ditemana tse 2.

MOPHATO 3 | LENANEO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Go kwala: Matshwao a puo	Morutwana o kgaratlha go dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo ka go tshwana le ka nepagalo, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo ka nepagalo fela o kgaratlha ka matshwao a mangwe a puo.	Ka dinako dingwe morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo.	Go le gantsi morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo
Bosupi jwa thulaganyo ya go kwala	Ga go na bosupi jo bontsi jwa go rulaganya, go tseleganya kgotsa go gatisa.	Go na le bosupi bongwe jwa gore go ne go rulagantswe.	Go na le bosupi jo bo bonalang jwa gore go dirisitswe thulaganyo, go tseleganya le go gatisa.	Go na le bosupi jo bo bonalang sentle jwa gore go rulaganya, go tseleganya le go gatisa go dirisitswe ka tsela e e molemo.



KGWEDITHARO 2



Kgweditsharo 2: Diteko tsa PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.2.A

Khopi ya morutabana

medumo e 60 / metsotswana e 60

e	u	o	R	b	m	n	Ê	L	n	10
i	a	w	P	Y	f	d	S	ô	W	20
I	s	L	b	j	E	š	A	h	G	30
K	kh	aa	ny	tl	th	O	H	U	ng	40
J	ph	ii	G	oo	P	ee	ny	D	L	50
tsh	Q	M	nkg	X	tlh	V	tšh	Z	mph	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.2.A Khopi ya morutwana									
e	u	o	R	b	m	n	Ê	L	n
i	a	w	P	Y	f	d	S	ô	W
I	s	L	b	j	E	š	A	h	G
K	kh	aa	ny	tl	th	O	H	U	ng
J	ph	ii	G	oo	P	ee	ny	D	L
tsh	Q	M	nkg	X	tlh	V	tšh	Z	mph

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.2.B Khopi ya morutabana mafoko a 60 / metsotswana e 60										
tsona	pene	leê	kgoma	meno	khumo	ntetela	monate	senka	šaka	10
tlhomela	mpho	pompo	ônto	mooki	ntweng	nkgoma	thintha	nkwe	ntšhwa	20
nnela	swtsa	ntshasa	tlhama	ngala	rre	mphekola	mooki	rôka	ntshepa	30
maaka	kgopa	duba	gorela	sebodu	tshwana	bosweu	leroo	bonnye	mašwalo	40
ntlha	tswaka	tšhelete	ntlwana	gololwa	folosetsa	epela	dipitsa	kgopisa	dikologa	50
tšhokolete	sekgwa	senngwa	ojwa	nkhukhutha	bontšhe	lebagana	mokgwa	reetsa	tshwantsha	60

NHLRP PMT Puo: Setswana Teko 3.2.B Khopi ya morutwana									
tsona	pene	leê	kgoma	meno	khumo	ntetela	monate	senka	šaka
tlhomela	mpo	pompo	ônto	mooki	ntweng	nkgoma	thintha	nkwe	ntšhwa
nnela	swtsa	ntshasa	tlhama	ngala	rre	mphekola	mooki	rôka	ntshepa
maaka	kgopa	duba	gorela	sebodu	tshwana	bosweu	leroo	bonnye	mašwalo
ntlha	tswaka	tšhelete	ntlwana	gololwa	folosetsa	epela	dipitsa	kgopisa	dikologa
tšhokolete	sekgwa	senngwa	ojwa	nkhukhutha	bontšhe	lebagana	mokgwa	reetsa	tshwantsha

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.2.C

Khopi ya morutabana

Temana ya Puiso / metsotswana e 60 & 180

Ka malatsi a maikhutso lelapa la rona le ne la ya kwa lebopong la lewatle. E ne e le la ntlha ke ya kwa lebopong la lewatle. Ke ne ka dira dilo di le dintsi tse di itumedisang. Ke ne ka thuma mo metsing, ka epa motlhaba le go phutha dikgapetla. Fela se ke se ratileng go gaisa, ke matangwana a a dirwang ke makhubu.	12 25 38 50 60 66
Fa makhubu a itaagana mo majeng, a tlhola matangwana. Matangwana ano a nna le metsi ka dinako tsotlhe. Go na le ditshedi le dimela tse di nnang mo matangwaneng ano.	75 86 95
Nna le nkgonne re ne ra bona dilwana di le dintsi mo matangwaneng ano. Nkgonne o ne a bona tlhapinaledi mo letwangwaneng le lengwe. Nne ke ne ka bona lekakaie le lehibidu. Gape go ne go le ditlhapi di le dintsi le dimela tsa lewatle.	107 116 126 139 140
Re ne ra taboga ra ya go bontsha mme tlhapinaledi.	150
Nkgonne o ne a re, “Bona mme, matangwana ke legae la ditshedi tsa lewatle!”	160 163
“Ee, go a itumedisa go di leba. Fela le nne kelotlhoko gore le seke la di utlwisisa botlhoko,” ga araba mme.	175 184
“Re tla nna kelotlhoko,” bana ba solofetsa.	191
Nkgonne o ne a lemoga gore metsi a matangwana a a leng mo majeng a nna mogote. “Ditshedi tseno di tota di kgona go itshoka!” a bua ka kgakgamalo.	203 214 220
“Ee, metsi a mogote gona jaanong, fela fa makhubu a mangwe a tla, a a tsidifala,” ka tthalosa.	230 238

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.2.C

Khopi ya morutwana

Ka malatsi a maikhutso lelapa la rona le ne la ya kwa lebopong la lewatle. E ne e le la ntlha ke ya kwa lebopong la lewatle. Ke ne ka dira dilo di le dintsi tse di itumedisang. Ke ne ka thuma mo metsing, ka epa motlhaba le go phutha dikgapetla. Fela se ke se ratileng go gaisa, ke matangwana a a dirwang ke makhubu.

Fa makhubu a itaagana mo majeng, a tlhola matangwana. Matangwana ano a nna le metsi ka dinako tsotlhe. Go na le ditshedi le dimela tse di nnang mo matangwaneng ano.

Nna le nkgonne re ne ra bona dilwana di le dintsi mo matangwaneng ano. Nkgonne o ne a bona tlhapinaledi mo letwangwaneng le lengwe. Nne ke ne ka bona lekakaie le lehibidu. Gape go ne go le ditlhapi di le dintsi le dimela tsa lewatle.

Re ne ra taboga ra ya go bontsha mme tlhapinaledi.

Nkgonne o ne a re, “Bona mme, matangwana ke legae la ditshedi tsa lewatle!”

“Ee, go a itumedisa go di leba. Fela le nne kelotlhoko gore le seke la di utlwisisa botlhoko,” ga araba mme.

“Re tla nna kelotlhoko,” bana ba solofetsa.

Nkgonne o ne a lemoga gore metsi a matangwana a a leng mo majeng a nna mogote. “Ditshedi tseno di tota di kgona go itshoka!” a bua ka kgakgamalo.

“Ee, metsi a mogote gona jaanong, fela fa makhubu a mangwe a tla, a a tsidifala,” ka tlhalosa.



NHLRP PMT

Puo: Setswana

Teko 3.2.D

Khopi ya morutabana

8 Dipotso tsa go tlhaloganya ka molomo

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

1. Lelapa le ne la etela kae ka maikhutso?
Lelapa le ne la etela kwa lebopong la lewatle.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

2. Bana ba ne ba phutha eng?
Bana ba ne ba phutha dikgapetla.

Mofuta wa Dipotso: Dintlha tse tlhamaletseng

3. Nkgonne o ne a bona eng mo letangwaneng?
Nkgonne o ne a bona tlhapinaledi.

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

4. Ke ka ntlha ya eng loeto la kwa lebopong la lewatle le ne le kgethegile?
Gonne e ne e le la ntlha bana ba etela kwa lebopong la lewatle.

Mofuta wa Dipotso: Phopholetso ya kitso

5. Ke ka ntlha ya eng bana ba ne ba ya go bonsha mme tlhapinaledi?
Ke ka ntlha ya gore ba ne ba itumela thata fa ba e bona.

Mofuta wa Dipotso: Ditshekatsheko

6. Bana ba ithutile eng ka ga matangwana a mo majeng?
Bana ba ithutile gore go na le ditshedi di le dintsi mo matangwaneng.

Mofuta wa Dipotso: Ditshekatsheko

7. Ke ka ntlha ya eng bana ba re matangwana ke legae la ditshedi tsa lewatle?
Ke ka ntlha ya gore ba bone ditshedi di le dintsi mo matangwaneng.

Mofuta wa Dipotso: Tlhatlhobo le Tshekatsheko

8. Bana ba ne ba ikutlwa jang ka ga go sekaseka matangwana a mo matlapeng?
Bana ba ne ba a itumelela gonne ba re ke sone se ba se ratileng go gaisa kwa lebopong.



Foromo ya Tshekatsheko ya Kgweditharo 2

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 3 Kgweditharo 2

Foromo ya Tshekatsheko

Medumo 3.2.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 3.2.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
e			tsona		
u			pene		
o			leê		
R			kgoma		
b			meno		
m			khumo		
n			ntetela		
Ê			monate		
L			senka		
n			šaka		
i			tlhomela		
a			mpho		
w			pompo		
P			ônto		
Y			mooki		
f			ntweng		
d			nkgoma		
S			thinha		
ô			nkwe		
W			ntšhwa		
I			nnela		
s			swtsa		
L			ntshasa		
b			tlhama		
j			ngala		
E			rre		
š			mphekola		
A			mooki		
h			rôka		
G			ntshepa		

MOPHATO 3 | FOROMO YA TSHEKATSEKO YA KGWEDITHARO 2

NHLRP PMT Puo: Setswana Mophato 3 Kgweditharo 2 Foromo ya Tshekatsheko					
Medumo 3.2.A	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe	Mafoko 3.2.B	Diphoso tse di nyalanang	Palogotlhe
K			maaka		
kh			kgopa		
aa			duba		
ny			gorela		
tl			sebody		
th			tshwana		
O			bosweu		
H			leroo		
U			bonnye		
ng			mašwalo		
J			ntlha		
ph			tswaka		
ii			tšhelete		
G			ntlwana		
oo			gololwa		
P			folosetsa		
ee			epela		
ny			dipitsa		
D			kgopisa		
L			dikologa		
tsh			tšhokolete		
Q			sekgwa		
M			senngwa		
nkg			ojwa		
X			nkhukhutha		
tlh			bontšhe		
V			lebagana		
tšh			mokgwa		
Z			reetsa		
mph			tshwantsha		



Lenaneo la Tlhatlhobo

Mophato 3 Kgweditharo 2

Thulaganyothuto ya Ngwaga e e tlhabolotsweng e naya sekao se se theilweng mo Tlhatlhobong ya Sekolo (SBA) kgweditharo nngwe le nngwe. Go ya ka se, bokgoni jo bo latelang le dirutwa di tshwanetse go tlhatlhabiwa mo Kgweditharong ya 2:

KAROLO	TIRO
 Go Reetsa le go Bua	Dira tlhagiso ya molomo go tlhalosa le go bapisa selwana (bontsha le go ba bolela).
 Medumopuo	O peleta mafoko ka tshwanelo a dirisa kitso ya medumopuo mo tekong le mo piletsong.
 Go buisa le go tlhaloganya	Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe. O dirisa mafoko a pono, medumopuo, tshekatsheko ya bokao le tshekatsheko ya popego ya bokgoni jwa go dumisa mafoko. O buisa ka thelelo le go tlhagisa maikutlo e e oketsegileng. O reetsa le go sekaseka setlhangwa go: • Araba dipotso tsa tlhamalalo ka ga dintlha tsa setlhangwa • Araba dipotso tse di bulegileng ka setlhangwa, go akaretsa le go dira diponelopele, diphopholetso tsa kitso le ditshekatsheko • O dira tatelano ya ditiragalo tsa setlhangwa ka nepagalo.
 Mokwalo	O bopa ditlhakanye le ditlhakakgolo tsotlhe ka nepagalo le ka boene mo mokwalong o o kopaneng kgotsa mokwalong o o tshwaraganeng.
 Go kwala	Kwala kgang kgotsa setlhangwa sa boitlhamedi sa bonnye dipolelo di le 10.

SEKAO SA TIRO YA TLHATLHOBO

- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di diretswe go bopa karolo ya NHLRP.
- Fa go tlhokega, diteko tsa PMT tsa NHLRP di akareditswe jaaka karolo ya lenaneo la tlhatlhobo.
- Ditiro tseno tsa tlhatlhobo di ka dirisiwa jaaka di ntse kgotsa tsa fetolwa go tsamaelana le ditlhokego tsa Kgaolo.



Go Reetsa le go Bua

Dira tlhagiso ya molomo go tlhalosa le go bapisa selwana (bontsha le go ba bolela).

Tirwana

- Dira se ka nako ya dithuto tsa go Reetsa le go Bua tsa Mosupologo mo Dibekeng 4 le 8.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang

MOPHATO 3 | LENANELO LA TLHATLHOBO

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Tlhalosa selwana	Morutwana o tlhalosa ka nepo ntlha e le 1 ya sebopego sa selwana. Kgotsa, morutwana o tlhalosa ka nepagalo dintlha di le 2 tsa sebopego sa selwana, fela ga e utlwagale kgotsa ga e a nepagala.	Morutwana o tlhalosa ka nepagalo bonnye dintlha tse 2 tsa sebopego sa selwana. Kgotsa, morutwana o tlhalosa ka nepagalo dintlha tse 3 tsa sebopego sa selwana, fela dintlha ga di utlwagale kgotsa ga di a nepagala.	Morutwana o tlhalosa ka nepagalo bonnye dintlha tse 2 tsa sebopego sa selwana.	Morutwana o tlhalosa ka nepagalo bonnye dintlha tse 3 tsa sebopego sa selwana.
Mosola wa selwana	Morutwana o kgaratlha go tlhalosa mosola wa selwana ntle le tshegetso.	Morutwana o leka go tlhalosa mosola wa selwana, fela tlhaloso ga e utlwagale kgotsa ga e a nepagagala.	Morutwana o neela tlhaloso e e utlwagalang e nepagetse ka mosola wa selwana.	Morutwana o neela tlhaloso e e utlwagalang mme e bontsha kitso e e tseneletseng ya mosola wa selwana.
Thelelo	Morutwana o okaoka gangwe le gape, o kgaotsa lobaka lo lo leele, kgotsa o boeletsa bontsi jwa se se buiwang.	Morutwana o okaoka gangwe le gape, ka dinako tse dingwe, o kgaotsa go sekae, kgotsa o boeletsa dingwe tsa dilo tse di buiwang.	Tlhagiso ya morutwana go le gantsi e na le thelelo, a okaoka fela gangwe kgotsa gabedi, a kgaotsa kgotsa go boeletsa go se kae.	Tlhagiso ya morutwana e na le thelelo le go itshepa.



Medumopuo

O peleta mafoko ka tshwanelo a dirisa kitso ya medumopuo mo tekong le mo piletsong.

Tirwana

- Dira se mo Dibekeng 2–7 ka nako ya dithuto tsa Medumopuo ya Labotlhano.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Tlhatlhoba teko nngwe le nngwe ya mopeleto le piletso ka tsela e e latelang:
 - a. Naya leduo le le 1 mo lefokong lengwe le lengwe la a le 5 le le peletilweng sentle. (Maduo bogolo: 5)
 - b. Simolola ka maduo a le 7 a polelo ya piletso. Ntsha 1/2 ya maduo mo phosong nngwe le nngwe. (Maduo bogolo: 7)
 - c. Rekota dipholo tsa beke le beke tsa morutwana mongwe le mongwe go tswa mo palogotlheng e e ka nnang teng ya maduo a le 12.

Go balelela dipholo tsa kgweditharo

- Tlhakanya dipholo tsa morutwana mongwe le mongwe tsa diteko tse 6 mmogo.
- Arola ka 6 go bona palogare ya morutwana.
- Dirisa lenaneothalo la phetolelo le le fa tlase go fetolela mo maamong a mangwe.

Palogare ya dipholo	LEGATO
1 - 3	1
4 - 6	2
7 - 9	3
10 - 12	4



Puso

Buisseta kwa godimo go tswa mo bukeng ya kgato ya gagwe.

O dirisa mafoko a pono, medumopuo, tshekatsheko ya bokao le tshekatsheko ya popego ya bokgoni jwa go dumisa mafoko.

O buisa ka thelelo le go tlhagisa maikutlo e e oketsegileng.

Tirwana

- Seno se ka dirwa mo Bekeng ya 7 kgotsa ya 8
- Ka nako ya Puisokaelo ka Ditlhopha bitsa leloko lengwe le lengwe la setlhopha go tla go go buisseta ka nosi.
- Kopa morutwana go buisa go tswa mo Bekeng 6 kgotsa 7 ka Labotlhano setlhangwa sa 'Puisetsogodimo' se se bonwang ka mo Bukapuisong ya Ditumiso.

Tiragatso

- Bitsa barutwana ka bongwe go go buisseta setlhangwa kwa godimo.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Dikgono tsa go dumisa mafoko	Morutwana o tlhoka tshegetso e ntsi go tswa go morutabana go buisa lefoko le a sa le itseng.	Morutwana o leka go dirisa medumopuo fela o tlhoka tshegetso go tswa go morutabana.	Morutwana o dirisa medumopuo le thulaganyo ya dinoko go dumisa mafoko ao a sa a itseng, mme ka dinako dingwe o tlhoka thuso ya go kopanya medumo go dira lefoko.	Morutwana o dirisa medumopuo le thulaganyo ya dinoko go dumisa mafoko ao a sa a itseng, mme gantsi o kgona go kopanya medumo go dira lefoko.
Thelelo le maikutlo	Morutwana o ikhutsa kgapetsa, o tloa mafoko e bile o a peleta. Morutwana ga a buise ka maikutlo.	Morutwana o buisa bogolo ba kang mme o a peleta. Morutwana o buisa ka maikutlo go le gonnye.	Morutwana o buisa bogolo ba kang ka thelelo le ka maikutlo.	Morutwana o buisa kang ka thelelo le ka maikutlo a mantle.

**Go tlhaloganya**

O reetsa le go sekaseka setlhangwa go:

- Araba dipotso tsa tlhamalalo ka ga dintlha tsa setlhangwa
- Araba dipotso tse di bulegileng ka setlhangwa, go akaretsa le go dira diponelopele, diphopholetso tsa kitso le ditshekatsheko
- O dira tatelano ya ditiragalo tsa setlhangwa ka nepagalo.

Tirwana

- Se se ka diriwa ka nako nngwe le nngwe go simolola ka beke 4–7
- Dirisa kgang ya Kgobokanyo ya Ditlhangwa go tswa mo bekeng e e fetileng.
- Baya barutwana mo maemong a a siameng go fetsa tirokwalo.
- Go tswa foo, biletsa barutwana kwa tafoleng ya gago ka bongwe go feleletsa tlhatlhobo.
- Kopa barutwana go araba 1–2 ya potso mofuta mongwe le mongwe ka ga setlhangwa:

Dipotso tse di tlhamaletseng ka dintlha

1. Mang...?
2. Eng...?
3. Leng...?
4. Jang...?
5. Kae...?

Ponelopele

1. O akanya gore go tla diragala eng se se latelang? Goreng?
2. O akanya gore kgang e tla fela jang? Goreng?

Tatelano

1. Go diragetse eng kwa tshimologong ya kgang?
2. Go diragetse eng kwa bokhutlong jwa kgang?
3. Go diragetse eng morago...?
4. Go diragetse eng la ntlha: ... kgotsa...?

Diphopholetso tsa kitso

1. O ka dira diphopholetso tsa kitso dife... go tswa mo...?
2. O akanya jang...?
3. Goreng o akanya gore...?

Ditshekatsheko

1. A o akanya gore se, e ne e le selo se sentle go se dira? Goreng go le jalo kgotsa go se jalo?
2. A o akanya gore se, e ne e le selo se se sa siamang go se dira?
3. Goreng go le jalo kgotsa go se jalo?
4. A o ka dira tsheka tsheko ka (moanelwa/baanelwa) ditiro?

MOPHATO 3 | LENANELO LA TLHATLHOBO

Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Dipotso tse di tlhamaletseng ka dintlha	Morutwana o palelwa ke go gopola dintlha tsa kang, le fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tse dingwe tsa kang ka nepagalo fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tse dingwe tsa kang ka nepagalo fa a botsolotswa.	Morutwana o kgona go gopola dintlha tsotlhe tsa kang fa a botsolotswa.
Ponelopele	Morutwana o kgaratlha go dira ponelopele e e amogelesegang.	Morutwana o dira ponelopele e e amogelesegang ka tshegetso. ya morutabana.	Morutwana o dira diponelopele tse di amogelesegang mme o kgaratlha go tshegetsa karabo ya gagwe.	Morutwana o dira diponelopele tse dintle e bile o kgona go tshegetsa karabo ya gagwe.
Tatelano	Morutwana ga a kgone go dira tatelano ya ditiragalo go tswa mo setlhangweng, le fa a tshegetswa.	Morutwana o kgona go dira tatelano ya ditiragalo go tswa mo setlhangweng ka nepagalo mme a bona tshegetso.	Morutwana o dira tatelano ya ditiragalo ka nepagalo go tswa mo setlhangweng fela o tsaya nako.	Morutwana o dira tatelano ya ditiragalo tsotlhe ka bonako le ka nepagalo go tswa mo setlhangweng.
Phopholetso ya kitso	Morutwana o kgaratlha go dira diphopholetso tsa kitso ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ka tshegetso.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ntle le tshegetso tshegetso.	Morutwana o dira diphopholetso tsa kitso tse di siameng ka moanelwa kgotsa tiragalo e e tswang mo kgannyeng, ntle le tshegetso.
Ditshekatsheko	Morutwana o kgaratlha go dira ditshekatsheko ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dira ditshekatsheko tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ka tshegetso.	Morutwana o dira ditshekatsheko tse di amogelesegang ka ga moanelwa kgotsa tiragalo ya kang, ntle le tshegetso.	Morutwana o dira ditshekatsheko tse di siameng ka moanelwa kgotsa tiragalo e e tswang mo kgannyeng, ntle le tshegetso.



Mokwalo

O bopa ditlhakanye le ditlhakagolo tsotlhe ka nepagalo le ka boene mo mokwalong o o kopaneng kgotsa mokwalong o o tshwaraganeng.

Tirwana

- Dira seno mo kgweditharong yotlhe ka nako ya dithuto tsa Mokwalo.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Ka nako ya dithuto, tsamayatsamaya mme o ele tlhoko bokgoni jwa Mokwalo jwa barutwana.
- Tsaya dintlha ka bokgoni ba morutwana mongwe le mongwe ba go bopa ditlhaka tse di tshwaraganeng ka nepagalo, go laola bogolo le diphatlha mo magareng ga mafoko, le go kwala ka lebelo le le siameng.
- Tlhatlhoba barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Popego ya tlhaka ya mokwalo o o tshwaraganeng	Go le gantsi morutwana o kgaratlha go gopola fa a simololang teng le kwa a yang teng. Ditlhaka tsa mokwalo o o tshwaraganeng di le dintsi ga di a bopiwa sentle kgotsa ga di a nepagala.	Morutwana ka dinako dingwe o kgaratlha go gopola tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhaka tsa mokwalo o o tshwaraganeng tse dingwe ga di a bopiwa sentle kgotsa ga di a nepagala.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhaka tsa mokwalo o o tshwaraganeng di bopilwe sentle mme go tlhokega kelotlhoko ya bophepa.	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng le ntlha ya kwa a yang teng. Ditlhaka tsa mokwalo o o tshwaraganeng di bopilwe sentle le ka bophepa.
Go kopolola dipolelo	Morutwana o kwalela ka bonya mme o kgaratlha go fetsa dipolelo. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko ga go a tlhomama.	Morutwana o fetsa dipolelo fela o dira diphoso. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko ga go a tlhomama ka dinako dingwe.	Morutwana o fetsa dipolelo ntle le diphoso. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko go le gantsi go tlhomame.	Morutwana o fetsa dipolelo ntle le diphoso. Bogolo le go tlogela diphatlha mo magareng ga mafoko go tlhomame.



Go kwala

Kwala kgang kgotsa setlhangwa sa boithlamedi sa bonnye dipolelo di le 10.
Buisa le go siamisa kwalo ya gago.

Tirwana

- Dira se ka nako ya dithuto tsa go Kwala mo Dibekeng 3&4.
- Dirisa dithuto tse di neetsweng mo Thulaganyong ya go Ruta ya NHLRP.
- Kwa bofelong ba dithuto tsa Labotlhano, phutha dibuka tsa barutwana go di tlhatlhoa.
- Tlhatlhoa barutwana o dirisa ruburiki e e latelang.

RUBURIKI	LEGATO LA 1	LEGATO LA 2	LEGATO LA 3	LEGATO LA 4
Tshimologo	Kakanyo e marara go e tlhaloganya kgotsa ga se ya gagwe – o kopisitse sekai sa morutabana.	Kakanyo ya gagwe e a tlhaloganyesega e bile o itshimoletse yona fela e tshwana le sekai.	Kakanyo ya gagwe ke ya maikutlo a gagwe e bile o itshimoletse yona.	Kakanyo ya gagwe ke ya maikutlo a gagwe o itshimoletse yona e bile o botlhami.
Boleele le popego	Morutwana o kwadile dipolelo tse di kwa tlase ga 4 tse di nepagetseng. Dipolelo ga di a bopega sentle ka ditemana tse 2.	Morutwana o kwadile dipolelo tse di 5–6 tse di nepagetseng. Dipolelo ga di a bopega sentle ka ditemana tse 2.	Morutwana o kwadile dipolelo tse di 7–8 tse di nepagetseng. Dipolelo di bopegile sentle ka ditemana tse 2.	Morutwana o kwadile dipolelo tse di 9 kgotsa go feta tse di nepagetseng. Dipolelo di bopegile sentle ka ditemana tse 2.
Go kwala: Matshwao a puo	Morutwana o kgaratlha go dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo ka go tshwana le ka nepagalo, le fa a tshegediwa.	Morutwana o dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo ka nepagalo fela o kgaratlha ka matshwao a mangwe a puo.	Ka dinako dingwe morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo.	Go le gantsi morutwana o dirisa matshwao a puo otlhe a a rutilweng ka nepagalo
Bosupi jwa thulaganyo ya go kwala	Ga go na bosupi jo bontsi jwa go rulaganya, go tseleganya kgotsa go gatisa.	Go na le bosupi bongwe jwa gore go ne go rulagantswe.	Go na le bosupi jo bo bonalang jwa gore go dirisitswe thulaganyo, go tseleganya le go gatisa.	Go na le bosupi jo bo bonalang sentle jwa gore go rulaganya, go tseleganya le go gatisa go dirisitswe ka tsela e e molemo.

MOPHATO 3 | MOPHATO 3 MATLHARE A GO REKOTAA PMT

NHLRP PMT

Puo: Setswana

Mophato 3

Matlhare a go Rekota a PMT: Puiso ya lefoko

[illegible]

MOPHATO 3 | MOPHATO 3 MATLHARE A GO REKOTA A PMT

[illegible]



NHLRP | National Home Language Reading Programme “